

SKUPŠTINA CRNE GORE

Broj: 00-56/26-36/11

Mjesto i datum: Podgorica, 23. februar 2026. godine

UGOVOR ZA PRUŽANJE USLUGA

za nabavku usluga održavanja i servisiranja motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore,
Partija II

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Skupštine Crne Gore sa sjedištem u Podgorici, ulica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br 10, PIB: 02017482 koga zastupa generalni sekretar Boban Stanišić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača „Efel Motors“ d.o.o. sa sjedištem u Cetinju, ulica Zagrablje bb (adresa prodajnog centra: Bulevar Josipa Broza Tita bb, Podgorica), PIB: 021377241; Broj računa: 530-421-11, Naziv banke: NLB Montenegro Banka AD Podgorica, koga zastupa izvršna direktorica Milena Vušurović, s druge strane (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku usluga održavanja i servisiranja motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija II za vozila „Toyota“, broj: 00-56/26-36/4 od 11. februara 2026. godine;

Broj i datum obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke: 00-56/26-36/8 od 19. februara 2026. godine;

Ponuda Izvršioca „*Efel Motors*“ d.o.o. *Cetinje* broj 152976 od 13. februara 2026. godine, evidentirana na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN);

Finansijski dio ponude Izvršioca je sastavni dio Ugovora.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga održavanja i servisiranja motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija II za vozila „Toyota“, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke broj: 00-56/26-36/4 od 11. februara 2026. godine, Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke, za Partiju II, broj 00-56/26-36/8 od 19. februara 2026. godine i prema ponudi „*Efel Motors*“ d.o.o. *Cetinje* broj 152976 od 13. februara 2026. godine, evidentirano na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN).

Pod servisiranjem i održavanjem vozila podrazumijeva se: zamjene, demontaže, opravke, nabavke i montaže materijala, odnosno djelova; reglaža trapova, kao i nabavka i vulkaniziranje guma.

II ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA UGOVORA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog ugovora, u svemu prema prihvaćenoj Ponudi broj 152976 od 13. februar 2026. godine, evidentiranoj na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN), sukcesivno, na zahtjev Naručioca, godinu dana od dana zaključenja Ugovora, odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti za vrijeme trajanja Ugovora, a prema pojedinačnim zahtjevima Naručioca.

Mjesto izvršenja ugovora je na adresi servisnog objekta Izvršioca: Podgorica, Bulevar Josipa Broza Tita bb.

Za sukcesivno pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije Ugovora ostvarivaće se slanjem zahtjeva/akata putem e-mail-a. Osoba zadužena za realizaciju ugovora na strani Naručioca je:

Petar Vujović
Tel.: +382/69 249 139
e-mail: petar.vujovic@skupstina.me

III CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Plaćanje će se vršiti sukcesivno, po izvršenju tražene sukcesivne usluge, pri čemu ukupna ugovorena cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora ne može iznositi više od **3.267,00€**. U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Ukupna ugovorena vrijednost usluga bez PDV-a iznosi 2.700,00€, PDV iznosi 567,00€, a ugovorena vrijednost usluga sa PDV-om iznosi **3,267,00€**, prema prihvaćenoj ponudi broj 152976 od 13. februar 2026. godine, evidentiranoj na Elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN).

Izvršilac pruža usluge sukcesivno, po zahtjevima ovlašćenih lica Naručioca, a po jediničnim cijenama koje su date u ponudi Izvršioca.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski, u roku od 30 dana od dana prijema računa ispostavljenog po izvršenju usluge, sa analitikom..

Faktura se dostavlja na pisarnicu Naručioca, na adresi Bulevar Sveteog Petra Cetinjskog broj 10, Podgorica.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Izvršilac se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i za ovu vrstu posla;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- je dužan primiti na servis vozila Skupštine Crne Gore kao prioriteta, odmah po dolasku izvršiti defektažu, a sa izvršenjem usluga započeti najkasnije u roku od 24h po prijemu vozila;
- Naručilac će za predmetne usluge priznati samo troškove koji proisteknu iz ugovorenih okvira;
- da će pristupiti izvršenju dodatnih radova na vozilima koji nijesu obuhvaćeni specifikacijom i izvršiti fakturisanje ovih usluga i radova jedino uz konsultaciju i odobrenje ovlašćenog lica Skupštine Crne Gore;
- da obezbijedi kompletnu dokumentaciju po kojoj se izvode usluge;
- da odmah, po zahtjevu nadzornog organa i/ili ovlašćenog lica Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da će prilikom zamjene motornih ulja za sve vrste vozila koristiti isključivo motorna ulja prema uputstvima i preporuci samog proizvođača vozila;
- da omogućiti nesmetano prisustvo i kontrolu servisa svakog vozila Skupštine Crne Gore, bez prethodne najave, ovlašćenom licu naručioca;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje;
- da će se usluge servisiranja i održavanja vozila vršiti sukcesivno u periodu od godine dana od dana zaključivanja ugovora odnosno do dostizanja ukupne ugovorene vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora, prema pojedinačnim zahtjevima naručioca i u skladu sa jediničnim cijenama datim u ponudi;
- da će za sve usluge koje nijesu obuhvaćene tabelom Tehničke specifikacije koristiti zvanični cjenovnik ponuđača;
- da u roku od 2 dana od dana zaključenja ugovora ovlašćenom licu Naručioca dostavi zvanični cjenovnik, kao i eventualne izmjene cjenovnika tokom trajanja ugovora.

Naručilac se obavezuje da će u dogovorenim terminima Izvršioca uvesti u posao, a pod uvođenjem u posao se podrazumijeva obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.

Naručilac se obavezuje da uredno izvršava obavezu plaćanja prema Izvršiocu.

Naručilac je u obavezi, da u slučaju uočavanja propusta i nepravilnosti o istima obavijesti Izvršioca, i usmeno i u pisanoj formi.

V RASKID UGOVORA

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od traženog, odnosno ponudnog kvaliteta iz ponude Izvršioca;
- U slučaju da se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla;
- U slučaju da Izvršilac ne postupi po zahtjevu za otklanjanje nedostataka i ne otkloni iste u roku koji mu je ostavilo ovlašćeno lice Naručioca;
- U slučaju da na bilo koji način ispolji namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih obaveza.

U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet usluga koje su predmet ovog Ugovora odstupa od traženog kao i ukoliko se ne vrše u rokovima predviđenim ovim Ugovorom, Naručilac će pisano upoznati Izvršioca o navedenim nedostacima.

Ukoliko Izvršilac i pored upoznavanja od strane Naručioca ne bude vršio usluge koje su predmet ovog Ugovora u rokovima i na način predviđen Ugovorom, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor.

VI OSOBLJE IZVRŠIOCA

Član 6

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 7

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dode do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dode do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

VIII OSTALE ODREDBE

Član 8

Ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 38 Zakona o javnim nabavkama i odredbama člana 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki, ništav je.

Član 9

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Član 10

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri istovjetna primjerka, od kojih su po dva primjerka za svaku od ugovornih strana.

NARUČILAC

Boban Stanišić



IZVRŠILAC

Milena Vušurović

